

# ŠIBENSKI list

ŠIBENIK  
Srijeda,  
24. rujna 1952.  
Izlazi tjedno  
God. I Broj 6  
Cijena 5 dinara

ORGAN NARODNOG FRONTA ZA GRAD I KOTAR ŠIBENIK

Na kotarskoj partijskoj konferenciji

## Izabrani delegati za VI kongres KPJ

U nedjelju 21. ov. mj. održana je u svečanoj dvorani gimnazije Kotarska partijska konferencija na kojoj su za delegate za Šesti kongres Komunističke partije Jugoslavije izabrani drugovi Nikola Sekulić-Bunko, Gušte Sprljan, Ante Bego-Giljak, Ivo Družić-Valent, Pere Škarica, Ziki Bulat, Ante Vrančić i Iviša Baranović.

Na osnovu referata i diskusije kao i stanja u gradu i kotaru konferencija je donijela zaključke za buduću rad.

Uz burno odobravanje i skandiranje Tito — Partija, Heroj — Tito, Tito — Bakarić upućeni su pozdravni telegrami Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije i drugu Titu, te Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske i drugu Bakariću.

Ovoj konferenciji su, pored 364 delegata koji su izabrani na otvorenim sastancima osnovnih partijskih organizacija sa područja grada i kotara Šibenika, prisustvovali i drugovi Nikola Sekulić-Bunko, član Politburoa CK KPJ, Ivo Družić-Valent, kandidat za člana CK KPJ i Ante Bego-Giljak, član Oblasnog komiteta KPJ za Dalmaciju.

Konferenciji je, pored toga, prisustvovalo mnoštvo građana vanpartijaca.

### Preko 1.500 političkih konferencija

Referat o radu partijske organizacije od V kongresa KPJ do danas podnio je politički sekretar Kotarskog komiteta drug Pere Škarica. On je u referatu, među ostalim rekao, da su naši frontovci na području kotara dali dobrovoljnih radova u vrijednosti od preko 200 miliona dinara, a frontovci u gradu, dali su preko 25 miliona dinara. U vremenskom razdoblju od V kongresa do

### U knjižnicama 25.000 knjiga

U referatu je nadalje iznešeno da je od Oslobođenja opismenjeno oko 7000 lica, a opće obrazovne tečajeve da je prošlo preko 2000 lica. Nepismenost još nije likvidirana. Prema podacima njihov broj do 45 godina starosti iznosi preko 700. U referatu je, međutim, naglašeno da je broj nepismenih daleko veći.

Veliki su uspjesi postignuti u otvaranju knjižnica i čitaonica kojih danas ima 33. Knjižnice na kotaru raspolažu sa preko 25.000 knjiga.

Nadalje postoje 23 stalne diletantske grupe. U prošloj godini osnovano je 8 tamburaških zborova. Za ovu vrst djelatnosti kod naroda vlada veliki interes. Pored toga, jedna kino aparaturna stalno obilazi sela na kotaru.

### Oko 24 miliona dinara za prosvjetu i kulturu

U referatu je podvučeno da partijske organizacije ne vode brigu o širenju štampe u selima.

Istaknuti su, pored ostalog, postignuti uspjesi na polju školstva. Danas rade 63 škole od kojih su najbrojnije šestogodišnje u kojima je obuhvaćeno 63% djece, zatim osmogodišnje sa 28% i četvorogodišnje u koje je obuhvaćeno 13% djece.

U prošloj godini 8% djece nije pohađalo školu. Ovaj problem su dosad rješavali samo učitelji, a u buduću tu moraju pružiti svoju pomoć partijske i masovne organizacije.

Drug Škarica je podvukao da partijske organizacije moraju raspravljati o liku učitelja i nastojati da mu pomognu da se otrese svojih malogradjanskih i eventualno religioznih predrasuda.

Na podizanju materijalne baze školstva u gradu dosta je učinjeno. Izgradnjom nove osmogodišnje škole povećan je školski prostor, ali uza sve to on ni izdaleka ne zadovoljava potrebe. Već u ovoj godini moralo se formirati devet prvih razreda gimnazije, a uza sve to nisu se mogla primiti u gimnaziju djeca sa kotara, već su upućena na daljnje školovanje u svojim mjestima, gdje su otvoreni peti i šesti razredi. Broj djaka stalno raste, tako je u 1948. godini bilo ukupno 2765 učenika, a u ovoj godini 3192.

Financijska sredstva za uzdržavanje škola povećavaju se iz godine u godinu. Tako je budžet za prosvjetu i kulturu grada, izuzimajući učiteljsku školu, iznosio u 1948. godini 4.158.000 dinara, a u 1952. godini iznosi 23.955.000 dinara.

Otvorene su i nove škole, kao na pr. 1951. godine ženska stručna domaćinska škola sa 150 učenika, a u ovoj godini upisano ih je 265. Za ovu je školu pozitivno, što je pohadja oko 100 omladinki iz okolnih sela. Otvaranje ove škole predstavlja jedan od najljepših uspjeha na polju školstva u gradu.

U referatu se nadalje iznosi da je u periodu od 1948. do danas organizirano 67 analfabetskih tečajeva sa 1230 polaznika od kojih je opismenjeno 622. Formirani su i opće obrazovni kao i predmetni tečajevi i to 18 sa 292 polaznika. Nadalje, bilo je kur-

seva za srednje obrazovanje radnika a 1950. godine otvorena je radnička gimnazija, ali za istu našu radnici nisu pokazali dovoljno interesa.

Govoreći o kulturnom uzdizanju radnika, drug Pere Škarica je istakao da skoro sve sindikalne podružnice posjeduju svoje knjižnice koje nisu iskorišćene. Isto tako postoji mali interes kod radnika za bibliotekom Mjesnog sindikalnog vijeća. U gradskoj knjižnici upisano je svega 860 članova od toga samo trideset radnika i dva seljaka. Stručne knjige, politička i ozbiljna književna djela vrlo malo se čitaju, a što je uzrokom da je veoma nizak kulturni nivo u našem gradu.

Isto tako je nepravilan odnos prema sekcijama AFŽ koje su, prepuštene same sebi. Ističu se primjeri Vodica, Skradina i Prvića koji pokazuju da se preko raznovrsnih tečajeva mogu pokrenuti sekcije žena na aktivan rad.

Govoreći o kulturnom uzdizanju radnika, drug Pere Škarica je istakao da skoro sve sindikalne podružnice posjeduju svoje knjižnice koje nisu iskorišćene. Isto tako postoji mali interes kod radnika za bibliotekom Mjesnog sindikalnog vijeća. U gradskoj knjižnici upisano je svega 860 članova od toga samo trideset radnika i dva seljaka. Stručne knjige, politička i ozbiljna književna djela vrlo malo se čitaju, a što je uzrokom da je veoma nizak kulturni nivo u našem gradu.

### 2386 omladinaca-ki na velikim radnim akcijama

U referatu se nadalje ističe da je omladinska organizacija kotara dala na radnim akcijama 2386 članova. Od toga je proglašeno za udarnike 570, a pohvaljeno 1500 omladinaca i omladinki. Neke su omladinske brigade postale pet, šest pa i sedam puta udarnom, dok su dvije brigade dobile ordene rada I i II reda. Omladina nije samo radila na našim velikim objektima, ona je bila pokretač i u frontovskim radnim brigadama gdje je samo u 1949. godini učestvovalo 1895 omladinaca i omladinki. Omladina je, pored toga, u velikom broju učestvovala u izgradnji lokalnih objekata, zadržanih domova, škola i tome slično. U referatu se nadalje kaže, da uza svu aktivnost omladine na raznim područjima još uvijek aktivni NO-e boluju od organizacionih slabosti. Partijske organizacije trebaju riješiti one osnovne probleme što ih je drug Ranković u svom pismu naglasio. Potrebno je riješiti već jednom tko može biti član NO-e, zatim, da se riješi pitanje uključivanja svih članova Partije do 25 godina starosti u rad omladinske organizacije i na kraju da se osigura materijalna baza za svestran rad i razvitak omladinske organizacije. Pored toga, istaknuto je, da se posljednjih godina prepuštio samoj sebi žensku omladinu na selu. To je imalo za posljedicu pasiviziranje ženske omladine na selu.

### Diskusija

#### Nikole Sekulića-Bunka

Drug Nikola Sekulić-Bunko je u svom izlaganju naglasio, da se iskreno raduje što partijska organizacija grada i kotara Šibenika može časna čela da stupi na Kongres naše Partije i da položi račun o svom radu.

On je, među ostalim rekao, da je naš Kongres smotra rada, uspjeha i borbe naših naroda i da to ne će biti polaganje računa o velikim uspjesima samo pred našim narodom, nego da će to biti i račun pred inozemstvom i međunarodnim naprednim radničkim pokretom.

Govoreći o razlici između VI kongresa naše Partije i onog ruske partije boljševika, drug Sekulić je podvukao, da će porobljeni narodi u Rusiji na tom kongresu vidjeti nadutu kastu koja će doći na kongres i lagati čitavom svijetu o svojoj miroljubivosti. On je nadalje rekao, da oni na svom kongresu sigurno ne će govoriti o ropškom radu na kanalima i u tvornicama. Da ne će govoriti o logorima i patnjama narodnih masa zbog naoružanja. Oni tamo ne će govoriti da su izdali Revoluciju Lenjina, a pogotovo se ne će čuti riječi o tome da su oni najveći neprijatelji naše socijalističke zemlje.

U svom daljnjem izlaganju drug Sekulić je rekao, da su oni došli s nama u sukob, jer su se tu zapravo sukobila dva svijeta, svijet izdaje i naše rukovodstvo, koje brani istinski socijalizam. On je naročito podvukao, da se zaista može vidjeti sva veličina naše Partije onih kritičnih dana 1948. godine. Uspostavljena je jedna jaka vjera i sigurnost da se može braniti sloboda i da mali narod može braniti socijalizam, ako je jedinstven i kada zna da brani tekovine i žrtve u Narodnoj revoluciji.

Drug Sekulić je naglasio, da zaista možemo govoriti o velikim historijskim uspjesima, kada poslije četiri godine idemo na Kongres i da smo u praksi pokazali svijetu prvi puta u historiji takove demokratske institucije za koje svijet dosada nije znao.

Na kraju svog izlaganja drug Nikola Sekulić je govorio o nekim problemima grada i kotara Šibenika, te je istakao da je šibenski kotar borbeni kotar, a grad Šibenik i njegova radnička klasa poznata je u čitavoj našoj zemlji iz vremena NOB-e a i kasnije. On je također kazao da i pored jake partijske organizacije ima i nedostataka. Šibenik mijenja svoj lik i od grada seljaka i trgovaca postaje gradom radničke klase. Drug Sekulić je naglasio, da treba više učiniti kako bi došla do izražaja radnička klasa u gradu. On je nadalje kazao, da je potrebno da se naši radnici više obrazuju, da čitaju štampu i knjige i da se više kreću po bibliotekama i čitaonicama. On je naglasio, da je veliki nedostatak što grad nema radničkog doma u kojem bi se radnici kulturno uzdizali.

Na kraju svog izlaganja drug Nikola Sekulić je skrenuo pažnju partijskoj organizaciji grada i kotara da raspravi sva ta pitanja, te je izrazio uvjerenje da će ova partijska organizacija izvršiti te zadatke.

Učesnici konferencije burno su pozdravili svršetak izlaganja druga Nikole Sekulića.

### Zaključci

Na osnovu referata i diskusije, kao i stanja u gradu i kotaru na konferenciji su doneseni Zaključci za daljnji rad. U njima je obuhvaćeno:

1. Ideološka izgradnja članova KP
2. Briga o radu organizacije Narodnog fronta
3. Odgovornost članova KP u radu foruma političkih, masovnih, društvenih i sportskih organizacija
4. Izgradnja partijske organizacije
5. Oživljavanje aktivnosti omladinske organizacije
6. Demokratizacija, te ispravan rad Narodne vlasti
7. Razvijanje demokratičnosti u poljoprivrednim i SRZ-a
8. Za bolje upravljanje privrednim poduzećima od strane radničkih kolektiva
9. Oživljavanje rada u sekcijama AFŽ

Predsjednik Prezidijuma  
Sabora NRH

## Drug Vicko Krstulović u posjeti Šibeniku

23. ov. mj. gradilišta Valjaonice aluminijskuma Ražine i Elektroželjezaru u Crnici, u službenoj posjeti, obišao je drug Vicko Krstulović u pratnji drugova Ive Rajića i Bego Ante, a zatim u društvu sekretara Kotarskog i Gradskog komiteta drugova Škarice Petra i Bulat Živojina.

Drug Vicko Krstulović izrazio je duboko zadovoljstvo nad očigledno odmaklim radovima na oba radilišta, osobito onim u Ražinama, gdje je još, za njegove posljednje posjete listopada prošle godine, bila gola ledina, a sada je već pod krov stavljena hala elektroliza u kojoj odmiču radovi na montaži peći, zatim dobrim dijelom završeni radovi ogromne hale valjaonice. Paralelno napreduju i ostali objekti kao zgrada mehaničke radionice, stolarije, glavni magazin, magazin glinice uz halu elektrolize, trasiranje puteva i željezničkog kolosjeka kroz tvornicu.

U Elektroželjezari u Crnici dobro su napredovali radovi nove hale za manganske peći i hale elektrografitaže.

Drug Vicko Krstulović izrazio je priznanje radnim kolektivima »Tehnike« iz Zagreba i »Izgradnje« iz Šibenika, te kako njihovim stručnim rukovodstvima tako i upravama obiju tvornica. Isto tako izrazio je mišljenje i uvjerenje da grad Šibenik mijenja svoju fizionomiju i da sa ovim dvjema tvornicama ima solidnu bazu za prerastanje u industrijski centar. Izgradnja tvornica izgradnje nove ljude, a ove dvije tvornice uz tvornicu aluminijskuma u Lozovcu i tranzitnu luku čini ga značajnim privrednim gradom na Jadranu. Ekonomski razvitak neminovno će usloviti i kulturni razvitak.

Industrijska baza koja se izgrađuje u Dalmaciji uopće osnova je za rješavanje vjekovne zaostalosti i pasivnosti našega kraja. Uz nove tvorničke objekte u Dalmaciji jednako je aktuelno pitanje elektrifikacije i električne energije za pogon naših tvornica, gdje planovi za eksploataciju rijeke Cetine, kojima će se uskoro pristupiti, prelaze okvire ne samo Dalmacije nego i naše zemlje. Uz Cetinu aktuelno je isto tako i moralno da na dnevni red doći pitanje iskorištavanja vodene energije rijeke Krke. Poseban značaj, koji zahtijeva već izgradnja i buduća industrija, a osobito živi promet naših luka, jest izgradnja solidnih željezničkih veza koje bi povezivale najbližim putem primorske gradove Zadar, Šibenik i Split sa njihovim zaledjem kako istočnom tako i zapadnom Bosnom.

Drug Vicko Krstulović je isto tako pokazao veliko zanimanje i za ostale probleme našega grada. Govorio je o tome da razvoj dobrim dijelom zavisi i od ličnog zalaganja njegovih građana i predstavnika. Posebno je govorio o značaju razvika tradicija na kulturnom i prosvjetnom polju, zadržavajući se posebno na RKUD »KOLO« i VK »KRKA«. Obecao je svoju punu pomoć oko rješavanja aktuelnog pitanja dirigenta, zatim je istaknuo važnost obnove i postizanja onog nivoa i značaja VK »KRKE«, koja je nekoć bila glavni učesnik u zastupanju Jugoslavije na raznim međunarodnim takmičenjima.

Na rastanku drug Vicko Krstulović ponovo je istakao spremnost da naš grad pomogne u rješavanju njegovih gorućih ekonomskih, komunalnih i drugih problema sa napomenom da i mi građani ovoga grada činimo sve što je u našoj moći da bi sa što većim pravom tu pomoć mogli od njega i ostalih naših viših organa vlasti i Partije tražiti.

Na kraju je drug Vicko Krstulović izrazio žaljenje što se ne može duže zadržati i doći u bliži kontakt sa građanima Šibenika, čije borbene tradicije uvijek pamti, ali je obecao da će to prvom prilikom učiniti. Također je zamolio da se izruči njegov pozdrav rodoljubivim i revolucionarnim građanima Šibenika.

Nakon višesatnog zadržavanja i srdačnog razgovora drug Vicko Krstulović je sa svojim pratiocima napustio naš grad



# Kotarska partijska konferencija

(Nastavak sa prve strane)

## Ideološko-politička izgradnja članova KP

Kao jedno od centralnih pitanja koje je V. kongres KPJ oštro podvukao, jeste rad na ideološko-političkoj izgradnji članova KPJ. Naša partijska organizacija nastojala je da te odluke V. kongresa što bolje provede u život, te su u periodu od Kongresa postignuti značajni rezultati. Taj rad u ranijim godinama provodio se preko mnogobrojnih kružoka, koji su bili organizirani u partijskim organizacijama. U 1952. godini uvela se jedna novina u ideološko-političkom radu, time što su se predavanja i konsultacije proširili i na vanpartijske mase, a teoretski materijal prilagodili društvenom i ekonomskom zbivanju naše zemlje.

## 600 članova KP i 700 vanpartijaca u kružocima

Samo u 1951 godini u kružoke je bilo obuhvaćeno 1130 članova Partije, a u ovoj godini obuhvaćeno je 600 članova KP i 700 vanpartijaca. Kroz partijske škole i kurseve od V kongresa KPJ prošlo je 246 članova KP sa područja kotara i 416 sa područja grada. Pored toga, na općem i stručnom obrazovanju članova KP također su postignuti značajni rezultati. Kroz razne kurseve prošlo je 144 člana KP sa kotara, a 419 iz grada. Gimnaziju do male mature završilo je 86 drugova sa kotara, a 155 iz grada. Više razrede gimnazije pohađalo je i pohađja 7 drugova iz kotara, a 21 sa područja grada.

Uza sve te uspjehe, može se reći, da tempo ideološko-političkog i općeg kulturnog izdizanja članova KP zaostaje za tempom našeg društvenog i ekonomskog razvitka. U referatu je nadalje podvučeno, da mnoge partijske organizacije nisu posvećivale dovoljno pažnje izgradnji lika komunista, što je imalo za posljedicu, da su se pojavljivali poroci kod nekih članova KP.

Istaknuto je, da je jedan od elemenata za izgradnju lika komunista i odnos člana Partije prema zadacima i kontrola izvršenja postavljenih zadataka. Ni tom pitanju neke partijske organizacije nisu posvećivale dovoljno pažnje i zbog toga je i bilo slučajeva da su se u pojedinim partijskim organizacijama događali i veći poremećaji.

## Borba protiv neprijateljskih elemenata

Zahvaljujući svijesti naših naroda predvođeni našom čvrstom Partijom i drugom Titom, svi pokušaji neprijatelja bili su osuđeni. No u toj borbi konstatiramo da nije bilo uvijek na vrijeme intervencije. Često se zakašnjavao u intervenciji na pojedine neprijateljske parole pa i slabo ocijenjivalo neprijateljski rad. Neprijatelj je djelovao jače kad je situacija u zemlji i u svijetu po bilo kom problemu bila teška, a povlačio se onda kada bi zategnutost situacije u svijetu popustila, ili bi naš rad bio pojačan. Tu naše organizacije nisu pravilno reagirale. Nije rijedak slučaj da se pojavi neprijateljska parola, a da mi na nju ne reagiramo, što ima za posljedicu, da se za tu parolu uhvate slabo obavješteni ljudi. Naš politički rad nije uvijek stalan i sistematski, a to je ozbiljna slabost. To se naročito odnosi na kotaru. Po tom pitanju je nešto bolja situacija u gradu, ali još uvijek nije zadovoljavajuća.

## Od V Kongresa do danas primljeno u Partiju 2.071 drugova i drugarica

Kroz tu borbu protiv neprijatelja i kroz politički rad među masama, radeći na izvršenju gornjih zadataka, čistila je partijska organizacija iz svojih redova sve neprijateljske njoj strane elemente i u isto vrijeme proširivala svoje redove svijesnim i Partiji odanim ljudima. U razdoblju od V. Kongresa do danas primljeno je u redove naše Partijske organizacije ukupno 2.071 drugova i drugarica, od toga 1.145 na području kotara, a 926 na području grada. Od ukupno primljenih u članstvo Partije na području kotara i grada, 598 je žena, od čega na području kotara 311, a na području grada 287.

U istom razdoblju isključeno je 460 članova KP, od kojih na području kotara 340, a na području grada 120.

Kažnjeno ostalim kaznama ukupno 496, od toga na području part. organizacija kotara 242, a na području gradske part. organizacije 256 članova KPJ.

Kad se pogleda ove cifre mora se primjetiti da je broj kažnjenih i isključenih članova KP u odnosu na primljene prilično veliki neopravdan. To nam s jedne strane govori da sve naše part. organizacije nisu vodile dovoljno računa o proširivanju svo-

jih redova zdravim i mladim kadrovima, iz čega slijedi da ni njihov rad među masama nije bio stalan i aktivan, a s druge strane da se nedovoljno radilo na otklanjanju gre-

## U radu Narodnih odbora učestvovalo je 900 odbornika

U referatu je nadalje govoreno, pored ostalog, i o demokratizaciji Narodne vlasti, te je istaknuto, da je sa općim procesom demokratizacije, išla, unatoč pojedinih slabosti, i partijska organizacija na kotaru. Taj se proces odražavao u sve to većem i širem učešću masa u radu Narodnih odbora. Samo u Narodnim odborima učestvovalo je u radu 900 odbornika, što znači da je na 32 birača dolazio po jedan odbornik. Može se reći, da je partijska organizacija u cijelini shvatila i provodila opću liniju naše Partije na demokratizaciji vlasti. Unatoč toga, ipak su se događali pojedini slučajevi samovolje, ali zahvaljujući borbi naše partijske organizacije i demokratskoj svijesti masa, ti slučajevi nisu mogli ostati prikriveni. Narod je opozivao neke osiljene odbornike te je izabirao nove, a neki pak odbornici kritizirani su za pojedine nedostatke.

Pored ostalog, u referatu je podvučeno

## U komunalnu djelatnost od 1948. god. do danas utrošeno preko 2 milijarde i 200 miliona dinara

Nadalje se u referatu podvlače uspjesi u komunalnoj izgradnji, koja je naročito porasla u posljednje dvije godine.

Od 1948. godine do danas utrošeno je u komunalnu djelatnost, prema podacima Komunalnog odjela, preko 2 milijarde i 231 milion dinara. Od toga je za stambene zgrade utrošeno 125 miliona dinara, a za sve završene gradjevine preko 170 miliona dinara. U radove, koji još nisu završeni utrošeno je preko 1 milijarde i 928 miliona dinara. Tu spadaju Valjaonica Ražine, izgradnja nove hale Elektroželjezare, ambulante, gradski vodovod, radovi na obali it. d. Za planove na regulaciji grada utrošeno je 2 miliona dinara.

U referatu se nadalje ističe, da su frontovci grada dali ogroman doprinos za njegovo uređenje. Posebno se može pohvaliti sindikalna podružnica poduzeća »Tehnika«, koja je u čast VI kongresa KPJ dala dobrovoljnih radova u vrijednosti od 600 hiljada rijalna sredstva, koja su stajala na raspolaganju sredstva, koja su stajala na raspolaganju.

Nadalje je istaknuto, da se u 1953. godini predviđaju još obimnije investicije za komunalnu izgradnju. Tako će se za dovršenje valjaonice u Ražinama utrošiti preko 1 milijarde dinara, a za izgradnju 236 stanova oko 300 miliona dinara.

## Partijska organizacija na kotaru u posljednje dvije godine učinila je sve što je mogla da bi se poboljšalo pitanje vodoopskrbe na terenu. Iskorišćena su sva mate-

rijalna sredstva, koju su stajala na raspolaganju, za izgradnju i popravak seoskih čatrnja. Frontovske organizacije u našim zagorskim selima uz pomoć sindikalnih podružnica iz grada dovršile su radove na iskopu kanala za zagorski vodovod, kojim još ne protiče voda. U roku od 2—3 godine izgradnja tog vodovoda amortizirala bi se uštedom državnih sredstava, koja se ulažu za prijevoz vode u sušnim godinama. Za obnovu popaljenih kuća utrošeno je 14 miliona dinara, a 2 miliona preko plana.

Poduzeće Luka ostvarilo 170 miliona dinara prihoda

U referatu su nadalje izneseni uspjesi, koje su postigla privredna poduzeća. Istaknuto je poduzeće Luka, čiji je bruto prihod planiran na 204 miliona dinara, a od 1. siječnja do 31. kolovoza o. g. ostvareno je 170 miliona dinara prihoda. Ovakav prihod prometa šibenska luka, a niti privreda grada nije imala u svojoj povijesti. Lanjske godine u kotaru ostvareni polugodišnji bruto produkt svih proizvodnih poduzeća iznosio je nešto preko 24 miliona dinara, a ove godine iznosi cifru od preko 71 milion dinara. Posebno mjesto u privredi kotara zauzima Lozovac, koji ima planirani bruto produkt u vrijednosti od preko 850 miliona dinara, a u I polugodištu ove godine ostvario je sa preko 738 miliona dinara.

Pristupa se ozbiljnoj akciji za sadnju kraških voćaka na većim površinama

Nadalje je u referatu govoreno o unapredjenju poljoprivredne proizvodnje, te je pored ostalog istaknuto da je naš poljoprivrednik počeo napuštati stare a usvajati rentabilnije kulture. Opaža se opadanje sjetvenih površina za 136 hektara, dočim je za pazažen sntažen porast vinogradarskih površina za 433 hektara. Površina pod krmlnim biljem veća je nego ranije za 150 hektara, a ona pod povrćem za 173 hektara. Pored toga je zasadjeno 60 hiljada stabala maslina i kraških voćaka. Pristupa se ozbiljnoj akciji za sadnju kraških voćaka na većim površinama. Ogromni kompleksi državne muše koja je pretežno golet i neiskorišćeni krš, na površini od preko 40 hiljada hektara moglo bi da primi oko 10 miliona kraških voćaka. Kad bi to bile sve bajame, pa da svako stablo dade jedan kilogram godišnje, onda bi ukupan prihod po današnjim cijenama iznosio preko 750 miliona dinara, dok čitav naš nacionalni dohodak iz poljoprivrede ove godine iznosi 394 miliona dinara.

Vodi se računa i o osposobavanju. Poljoprivreda će se uvesti kao predmet obavezne nastave kako u osnovnim tako i u produžnim školama i na taj način se misli kod djece razviti ljubav i interes za poljoprivredu.

Medju ostalim, u referatu je rečeno da zadružna imovina u posljednje vrijeme naglo raste. Osnovna sredstva zadruga iznosila su prošle godine 71 milion dinara, dok danas ona iznose 103 miliona dinara. Ukupni fondovi zadruga iznose 52 miliona dinara, dok su ranije iznosili 23 miliona dinara. Fondovi se ne koriste pravilno a naročito onaj za kulturne potrebe. Isto tako u referatu je iznešeno da već nekoliko godina stojimo na jednom mjestu u pogledu omasovljenja poljoprivrednih zadruga. Ne radi se na omasovljenju poljoprivrednih zadruga iz redova žena i omladine.

Govoreći o problemima seljačkih radnih zadruga referent je pohvalio samopouzdanje i vjeru zadrugara iz Burnog i Južnog Primoštena, koji unatoč svojih skućenih

škaka i nedeostataka kod članova KP i na njihovoj ideološkoj i moralno-političkoj izobrazbi, što je imalo za posljedicu brojna isključenja.

da je NO gradske općine Šibenik formalno preuzeo punomoćja ranijeg izvršnog odbora. Sjednice se redovito održavaju, ali stanje ne zadovoljava zbog toga što inicijativa u radu ostaje na nekolicini članova NO-a, dok ostali odbornici ne dolaze do izražaja. Takvo stanje nameće u dužnost partijskoj organizaciji da uporno radi na objašnjavanju duha demokratizacije svim radnim ljudima, a naročito članovima NO-a koji su dobrim dijelom i članovi KP. Potrebno je objašnjavati smisao decentralizacije upravnog aparata, a posebno ukidanje izvršnog odbora. Članovi NO-a mogu ispuniti svoj zadatak jedino živom aktivnošću kako na sjednicama NO-a, tako i u kontaktu sa svojim biračima. U protivnom slučaju treba mobilizirati mase da zahtijevaju njihov opozivanje, a ukoliko su odbornici članovi KP onda ih treba i posebno pozivati na odgovornost.

rijalna sredstva, koju su stajala na raspolaganju, za izgradnju i popravak seoskih čatrnja. Frontovske organizacije u našim zagorskim selima uz pomoć sindikalnih podružnica iz grada dovršile su radove na iskopu kanala za zagorski vodovod, kojim još ne protiče voda. U roku od 2—3 godine izgradnja tog vodovoda amortizirala bi se uštedom državnih sredstava, koja se ulažu za prijevoz vode u sušnim godinama. Za obnovu popaljenih kuća utrošeno je 14 miliona dinara, a 2 miliona preko plana.

## Poduzeće Luka ostvarilo 170 miliona dinara prihoda

U referatu su nadalje izneseni uspjesi, koje su postigla privredna poduzeća. Istaknuto je poduzeće Luka, čiji je bruto prihod planiran na 204 miliona dinara, a od 1. siječnja do 31. kolovoza o. g. ostvareno je 170 miliona dinara prihoda. Ovakav prihod prometa šibenska luka, a niti privreda grada nije imala u svojoj povijesti. Lanjske godine u kotaru ostvareni polugodišnji bruto produkt svih proizvodnih poduzeća iznosio je nešto preko 24 miliona dinara, a ove godine iznosi cifru od preko 71 milion dinara. Posebno mjesto u privredi kotara zauzima Lozovac, koji ima planirani bruto produkt u vrijednosti od preko 850 miliona dinara, a u I polugodištu ove godine ostvario je sa preko 738 miliona dinara.

moćnosti nisu klonuli duhom. Vjerujući u svoje snage i pomoć naše Partije oni smjelo kroče naprijed u podizanju svog socijalističkog gazdinstva. Činjenica je, da je baš zbog nesredjenih organizacionih problema u nekim našim zadrugama, došlo do opadanja radnog morala radnog učinka i do rasula. Naporiti će biti usmjereni na organizacionom sredjenju zadruga, koje će početkom iduće godine raditi po privrednom računu.

Na unapredjenju vinogradarstva na jednoj modernijoj osnovi naše radne zadruge su daleko odmakle inokosnim seljacima. To nam najbolje pokazuje i dobar primjer sadnje modernog plantažnog vinograda od 320 hiljada loza na Trolokvama.

## Značaj uloge sindikalne organizacije

Govoreći o sindikalnoj organizaciji referent je naglasio, da sindikalnoj organizaciji pripada u posljednje dvije godine posebno mjesto. Predaja tvornica i poduzeća na upravljanje proizvođačima a uporedo s tim davanje širokih ovlaštenja i prava osnovnim organima Narodne vlasti kao i općenito osamostaljenje osnovnih organizacija svih društvenih djelatnosti, traži od sindikalnih organizacija vrlo ozbiljan i odgovoran rad.

Na području Mjesnog sindikalnog vijeća koji obuhvaća grad i kotar ima 10.655 radnika i službenika. Postoje 62 podružnice i 3 Mjesna odbora. Rad Mjesnog sindikalnog vijeća, ističe se u referatu, ne samo da ne odgovara novim zahtjevima, nego se čak i ne sastaje redovito u svom plenumu. Ukoliko se i sastane to nije nikada u punom sastavu uslijed čega i nema kolektivnog rada a prema tome ne može ispuniti ni ulogu rukovodioca prema svojim sindikalnim podružnicama. Veoma malo se učinilo na ekonomskom obrazovanju radnika, osim u posljednje vrijeme kod dva poduzeća »Luka« i »Kornata«. Na ovom važnom zadatku mo-

raju se ozbiljnije angažirati kako partijske tako i sindikalne organizacije. Radnički savjeti su općenito uzeli upravu u svoje ruke, ali oni ne djeluju još kolektivno i samostalno. Dok upravni odbori uglavnom dosta dobro rade, samo postoji opasnost da upravo zbog neaktivnosti sindikalnih organizacija ovi ne zauzmu monopolistički položaj u poduzeću. U referatu se ističe, da se više manje odstupa od najvažnijeg principa t. j. da radni kolektivi kao cijelina budu ona snaga, koja će kontrolirati i radnički savjet i upravni odbor.

## Osnovni zadatak partijske organizacije

Analizirajući rad Kotarskog, Gradskog te Općinskih komiteta referat je završen slijedećim riječima: »Naša je Partija kadrovska Partija, a to znači da je izgradnja organizacije i podizanje nivoa njenih članova u centru naše pažnje. U današnjim društvenim ostvarenjima kada sve društvene snage sa velikom inicijativom djeluju, osnovni zadatak Partije uopće, a tako i partijske organizacije našega grada i kotara napose jeste da usmjeruje i bude mobilizator svih snaga u pravcu izgradnje socijalizma.«

Završetak čitanja referata pozdravljen je oduševljenim poklicima prisutnih delegata i gradjana drugu Titu, Komunističkoj partiji Jugoslavije, Centralnom komitetu KPJ i socijalističkoj Jugoslaviji.

## Diskusija delegata

Nakon referata razvila se diskusija u kojoj je pored delegata učestvovao i drug Nikola Sekulić-Bunko.

Baljkas je govorio o problemima sindikalne organizacije i o ekonomskom obrazovanju radnika, prof. Grozdinac istakao je neke momenta iz odgoja omladine, zatim je Krste Ivas govorio o situaciji u zemlji i svijetu nakon izlaska zloglasne rezolucije Informbiroa. Ivo Šain je izložio situaciju u Vodicama povodom slučaja Šime Vlahova, a Srećko Bijelić govorio je o problemima rada omladinske organizacije. Ivo Goleš iznio je neke probleme poljoprivrednog zadruštva. Draško Jurišić se osvrnuo na neprijateljsko djelovanje reakcionarnog dijela klera, a Sava Jović dotakao se rada na komunalnoj izgradnji u Djevrškama i djelovanje neprijatelja. Potom je Nikola Živković obratio pažnju delegatima da lično kažu drugu Titu da su članovi KP grada i kotara Šibenika spremni dati živote za obranu slobode i nezavisnosti socijalističke domovine. Vitomir Gradiška govorio je o unapredjenju poljoprivredne proizvodnje i utjecaju komunista u poljoprivrednim zadrugama. Ante Bego-Giljak skrenuo je pažnju na većoj brizi za omasovljenje naše Partije. Zatim je Ante Kovač iznio neke probleme iz rada frontovske organizacije u gradu.

Na kraju je uzeo riječ član Politbiroa CK KPH drug Nikola Sekulić-Bunko.

## Otkriveno poprsje S. Matavulja

### Svečanosti prisustvovao Nikola Sekulić-Bunko

U nedjelju 21. ov. mj. izvršeno je pred zgradom Osmogodišnje škole otkriće poprsja Šime Matavulja, prigodom 100-godišnjice njegovog rođenja. Svečanom činu prisustvovao je drug Sekulić-Bunko Nikola, predsjednik Savjeta za izgradnju narodne vlasti i zakonodavstva NR Hrvatske, zatim predstavnici Narodne vlasti i Partije, masovnih organizacija, Saveza kulturno-prosvjetnih društava grada Šibenika, srednjoškolska omladina, javni i kulturni radnici Šibenika, rodbina, te brojno gradjanstvo.

Svečanost je otvorio u ime Saveza kulturno-prosvjetnih društava grada Šibenika drug Viktor Adam, koji se u svom izlaganju osvrnuo na učiteljsku i nastavničku djelatnost Šime Matavulja u Djevrškama, Islamu, Arbanasima i Hercegovom. Zatim je govorio predsjednik Savjeta za prosvjetu i kulturu drug prof. Božo Stošić, koji je istakao plodonosan rad našeg književnika osobito na zbliženju Srba i Hrvata, a čija je ideja potpuno ostvarena tek u vrijeme Narodne revolucije. Nakon toga je uz intonaciju državne himne izvršeno otkriće poprsja, i položeno nekoliko vijenaca. Na kraju je ženski zbor Osmogodišnje škole otpjevao dvije pjesme iz izgradnje zemlje.

Iz uredništva

Obaviještavamo naše čitaoce da je ovaj broj našeg lista izašao u zakašnjenju zbog tehničkih razloga.

Slijedeći broj izlazi redovito u ponedjeljak ujutro.



# VIJESTI IZ NAŠEGA GRADA

## ŠIBENIK KROZ TJEDAN

### Kinematografi

TESLA: američki film — TROJE SE VRA-  
TILO KUĆI — Dodatak: XV OLIMPI-  
JADA U HELSINKIJU (od 23.-26. ruj-  
na). Premijera američkog filma u pri-  
rodnim bojama — SLOMLJENA STRI-  
JELA — Dodatak: Filmske novosti br.  
35.

SLOBODA: premijera američkog filma —  
UZBUNA NA ULICI — Dodatak: P.  
P. Njegoš (od 23.—25. rujna)  
Premijera francuskog filma — POVRA-  
TAK U ŽIVOT — Filmske novosti  
br. 34.

Početak predstava u 18 i 20 sati.

### Narodno kazalište

Četvrtak 25. rujna: Obnovljeni dramski ko-  
mad — DRAGA RUTH — od Norman  
Krasne. Početak u 20 sati.

### Predavanja

ODBOR CRVENOG KRIŽA grada i  
kotara Šibenik organizira predavanja sa te-  
nom — Pronalaženje dobrovoljnih davalaca  
krvi — Predavanja će se održati po svim  
blokovskim odborima NF-a u petak u 7 sati  
 navečer. Predavat će liječnici našega grada.

### Dežurna ljekarna

Službu vrši II. drž. ljekarna — Cesta Brat-  
stva i Jedinstva.

## Iz Matičnog ureda

### RODJENI

Petrović Andjelko Milana i Suzane r.  
Klarić; Demonja Božo Anice; Uroda Boris  
Josin i Nedjeljke r. Balin; Repović Nikola  
Jozina i Desanke r. Ukić; Mrša Ante Vicin  
i Milke r. Živković; Blažević Berislav Paške  
i Frane r. Čaleta; Šarić Duška Stipina i Vin-  
ke r. Panjkota-Bogdanović; Petković Ivan  
Marka i Milke r. Marić; Huljev Vjekoslava  
Paškina i Manije r. Huljev; Milutinović Rat-  
ko Živote i Borke r. Milinčević; Šarin Vinka  
Svetina i Stane r. Matošić; Bujaš Nikola  
Vladimira i Rose r. Bajica; Zrnčević Du-  
nja Sergija i Jele r. Puhara; Maričić Anka  
Dragutina i Živke r. Čičmirko i Gatara Sen-  
ka Josipa i Anke r. Vudrag.

### VJENČANI

Gačina Ante, ljevač — Šimat Dušica,  
bolničarka; Vlahović Bartul, poručnik JRM.  
— Ribar Marta, laborant; Kovač Ante, dr-  
žavni službenik — Maček Majda, domaćica;  
Protega Aleksandar, liječnik — Meichsner  
r. Šupuk Vjera, domaćica; Škalabrin Ante,  
mornar — Erak Oršula, domaćica i Zurić  
Jere, državni službenik — Perković, Marica,  
domaćica.

### UMRLI

Gušavac Bogdan pk. Dane, star 53 god.;  
Plazina Josip Grgc, star 7 mj.; Koštan Mile  
Ivana, star 3 dana; Pečarević Marija rođj.  
Klarić, stara 73 god.; Bogavčić Josip Ivana,  
star 25 god. i Jurić Marija pok. Marka, sta-  
ra 61 god.

## TEŠKA NESREĆA

Prošlog tjedna u mlinu poduzeća za pre-  
radu plodina »Krka« dogodila se teška ne-  
sreća, u kojoj je nastradao Blaž Stojić,  
radnik iz Šibenika. Njemu je, zbog nepaž-  
nje, stroj zahvatio desnu ruku, tako da je  
hitno prevezen u bolnicu, gdje mu je am-  
putirana ruka do ramena.

## Otkriven kradljivac

11. VIII. o. g. jednom gostu hotela »Kr-  
ke« nepoznato lice ukralo je razne stvari iz  
kovčega.

U noći između 10. i 11. ov. mj. iz jed-  
nog inozemnog automobila nepoznato lice  
ukralo je jedan kovčeg razne robe.

Dana 15. rujna o. g. organi Odjela unu-  
trašnjih poslova Šibenik otkrili su izvršio-  
ca navedenih kradja u času, kada je ovaj htio  
da bjegom iz Šibenika zamete trag.

To je skitnica Rohmes Ivo, star 17 go-  
godina, iz Vareša, koji je brzom interven-  
cijom isljednih organa uhapšen na parapro-  
du pruge Zadar—Split.

### OGLAS

Od 29. rujna o. g. vršit će se tuber-  
kulinizacija svih krava na području gra-  
da i vanjske općine Šibenik.

Zbog značaja ove akcije, a radi upo-  
trebljivosti mlijeka, potrebno je, da se  
odazovu svi vlasnici, jer je cijepljenje  
obavezno.

VETERINARSKA STANICA  
Šibenik

## IZABRAN ODBOR REZERVNIH OFICIRA ZA GRAD ŠIBENIK

Ovih dana održana je skupština rezerv-  
nih oficira za grad Šibenik. Nakon proči-  
tanog izvještaja o radu odbora kotara Ši-

### Otvorenje kazališne sezone

Šibensko narodno kazalište započelo je  
novu sezonu premijerom »NASLJEDNICA«  
od Ruth-a i Augustus Goetz-a u režiji Bran-  
ka Špoljara, a koja je prikazana u nedjelju  
21. ov. mj. pred dupkim gledalištem. 25. ov.  
mj. Narodno kazalište prikazat će obnovlje-  
ni komad »DRAGA RUTH« od Norman  
Krasne, a u pripremi se nalazi dramski ko-  
mad »PORODICA BLO« od Ljubinke Bo-  
bić kao i opereta »SILVA« od E. Kalmana.

## Uspjesi Biroa za posredovanje rada

Biro za posredovanje rada sa sjedištem  
u Šibeniku osim kotara Šibenik obuhvaća i  
kotareve Knin i Drniš. Ovaj Biro između  
ostalih ima dva osnovna i ozbiljna zadatka.  
Prvi zadatak je da vodi pravilnu politiku  
oko upošljavanja radnika i službenika, da  
se stara o svakom nezaposlenom radnom  
čovjeku za što hitnije njegovo uposlenje,  
kao i za sve one koji prvi put traže rada  
osobno zasnivanje radnog odnosa i pri tom  
isključivo vodi računa o njihovom socijal-  
nom stanju, o njihovim stručnim i školskim  
kvalifikacijama, kao i o njihovim fizičkim  
sposobnostima.

Drugi osnovni zadatak Biroa je da vodi  
brigu i evidenciju o onim radnicima i služ-  
benicima koji su privremeno ostali izvan  
radnog odnosa, a koje se momentalno ne  
može zaposliti, zatim da im se omogući  
ostvarenje prava po Uredbi o materijalnom  
osiguranju, na priznavanje radnog staža,  
na zdravstvenu zaštitu samih njih i nji-  
hove uže porodice, kao i za dobivanje po-  
vlaštene vožnje preko knjižice koju radnik  
ili službenik posjeduje. Ovo pravo po U-  
redbi o materijalnom osiguranju privreme-  
no nezaposlenih radnika i službenika ost-  
varuje svaki radnik ili službenik preko Bi-  
roa za posredovanje rada ukoliko ispunjava  
uvjete predviđene tom Uredbom.

U prošlim mjesecima kao na primjer  
u lipnju, srpnju i u prvoj polovini kolovoza  
mjeseca o. g. u našem gradu i na području  
kotara Šibenik, Knin i Drniš bio je prilično  
velik priliv radnika koji su tražili zaposle-  
nje, tako da je u tim mjesecima bila veća  
ponuda radne snage nego su stvarno za-  
htijevale potrebe naših poduzeća. Napo-

### Mjesečno se pročita 2.000 knjiga

Gradska knjižnica ima oko 900 upisanih  
članova, većinom iz redova srednjoškolske  
omladine, dok su manjim dijelom zastupani  
državni službenici, domaćice, radnici i se-  
ljaci. Iz ovog se može zaključiti da ova bi-  
blioteka ima školski, a ne masovni karak-  
ter, a što dolazi otuda, jer su najvećim dije-  
lom zastupljene knjige sa područja beletri-  
stike, a koje se najviše i čitaju, dok se o-  
sjeća pomanjkanje knjiga iz ostalih grana  
nauke.

Knjižnica posjeduje 8000 knjiga, a  
dnevno prosječno posuđuje oko 60 knjiga,  
tako da se mjesečno pročita oko 2000.

Osjeća se potreba, da se knjižnica u-  
potpuni sa knjigama iz dječje literature, jer  
veliki broj učenika — članova otpada na  
djecu iz osnovnih škola. Da se knjige bele-  
trističkog karaktera najviše čitaju razlog je  
i taj, što su one usmjerene nastavnom pro-  
gramu za srednje škole.

benik od njegovog osnivanja, razvila se ši-  
roka diskusija, u kojoj su uzeli učešća  
brojni članovi. Oni su u svom izlaganju is-  
ticali da se u prvom redu posveti briga  
stručnom i političko-ideološkom uzdizanju  
rezervnih oficira, zatim uspostavljenje što  
čvršće veze sa Armijom kao i sa aktivnim  
oficirima. Također je kroz diskusiju istak-  
nuto pitanje prostorijske, čije pomanjkanje  
osobito stvara teškoće za pravilan i uspješ-  
ni rad ovog udruženja.

Na kraju je izvršeno biranje članova  
Odbora rezervnih oficira za grad Šibenik.  
Za predsjednika je izabran Tomićić Ante,  
rez. major, za tajnika Bodrožić Branko, rez.  
kapetan, a za blagajnika Tiler Josip, rez. ma-  
jor. U izvršni odbor još je ušlo 13 drugova.

menuti je da je ponuda radne snage bila  
isključivo manualna i ona koja je po prvi  
puta tražila zaposlenja. Da bi se riješio taj  
privremeni problem nezaposlenosti »misli-  
mo privremeni«, jer se radilo o uposlenju  
onih osoba koje su do tada radile na svo-  
jim posjedima i od toga živjele, a koje još  
nisu bile ni u kakvom radnom odnosu sa  
bilo kojim poduzećem, to se ovaj Biro po-  
vezao sa nekoliko poduzeća u unutrašnjosti  
i tom prilikom uposlio, odnosno uputio na  
rad u srpnju mjesecu o. g. u Željezničko  
gradjevno poduzeće u Sarajevo 220 radnika,  
a u gradjevno poduzeće »Tempo« Lički  
Osik 50 radnika. Također je u prvih pet-  
naest dana mjeseca kolovoza naknadno u-  
pućeno na rad u spomenuto gradjevno  
poduzeće u Sarajevo još 235 radnika.

U srpnju mjesecu i u prvoj polovini  
mjeseca kolovoza ovaj je Biro zaposlio u-  
kupno 741 radnika-ica.

Medjutim, u drugoj polovini mjeseca  
kolovoza nije se moglo primijetiti da je pri-  
liv radne snage bio veći nego što je to bio  
u srpnju i u prvoj polovini mjeseca kolo-  
voza, jer je jedan veći broj lica, koji je tra-  
žio zaposlenje, odustao s obzirom na pre-  
stojeće poljske radove. To se najbolje  
moglo uočiti u drugoj polovini mjeseca  
kolovoza, kada su gradjevinska poduzeća  
»Izgradnja« i »Tehnika« zatražila oko 300  
radnika. I pored nastojanja ovog Biroa kao  
i referada za posredovanje rada u Drnišu  
i Kninu, nije se ni do danas u potpunosti  
uspjelo podmiriti tražene potrebe navede-  
nih poduzeća. Tačno je, da je jedan od  
važnijih razloga nepodmirenja njihovih  
potreba bio i taj što poduzeća nemaju osi-  
gurani smještaj za novo primljene radnike.

U ovom Birou kroz prošli mjesec bilo  
je evidentirano kandidata za učenika u  
privredi 191 omladinac i 10 omladinki. Od  
toga broja uključeno je u razna privredna  
poduzeća u gradu i na kotaru Šibenik 124  
omladinca i 4 omladinke.

Upošljavanje radnika i službenika sa  
umanjenim radnim sposobnostima predstavl-  
jalo je ozbiljan problem. Da bi se on do-  
nekle riješio, ovaj je Biro uz pomoć in-  
spekcije rada izvršio reviziju radnih mje-  
sta u više poduzeća. Ovom revizijom Bi-  
rou je bilo omogućeno da djelomično riješi  
taj problem, jer je uspio da za tridesetoricu  
nadje ponovno zaposlenje na ona radna  
mjesta gdje bi u potpunosti mogli zadovo-  
ljiti, a gdje se inače ranije nalazila zdrava  
radna snaga, koja je sposobna za vršenje  
težih fizičkih radova.

MIJENJAM TROSOBNI stan u Splitu za  
odgovarajući u Šibeniku. Za informacije  
obratiti se uredništvu lista.

## U Šibeniku pred 40 godina

KRAJEM OVOG MJESECA na inici-  
jativu nekolicine Šibenčana osnovano je  
društvo za poljepšavanje i unapređenje  
grada i okolice. Društvo je dobilo naziv  
»Šubić«.

OVOGODIŠNJA jematva je dovršena.  
Ona je, za razliku od prošlih godina, pri-  
lično bogata. Sam grad imao je oko 35.000  
hl masta, a vina oko 25.000 hl.

DOLAZAK NEKOLICINE KINEZA  
proizveo je u gradu neobičnu senzaciju. Ovi  
putuju kroz svijet životarajući t. zv. operaci-  
jama očiju i zubiju. Mnogo je svijeta ovi-  
ma povjerovalo, ostavši praznih džepova.

## SMANJEN DOVOZ POUVRĆA

Za posljednjih petnaest dana osjeća se  
smanjenje dovoza povrća na šibenskoj tržiš-  
nici. Ono je uslovljeno čestim padanjem kiša, a  
i zbog toga što se pojedinim artiklima pribli-  
žava konac sezone. Dok okolni seljaci i  
vrtlari iz grada donose u malim količinama  
svoje proizvode, a što osobito vrijedi za  
krumpir i rajčice, dotle socijalistički sektor  
u tome prednjači. Dnevni prosjek dovoza  
povrća iznosi ukupno oko 3.800 kg, što je  
posve nedovoljno da bi se zadovoljile potre-  
be građana. Stoga su i cijene pojedinim ar-  
tiklima dosta visoke.

Od povrća najveći je dovoz krumpira i  
rajčica u ukupnoj količini od oko 3.000 kg  
dnevno. Cijena se krumpiru kreće kod soci-  
jalističkog sektora od 24—26 din., dok kod  
privatnog sektora od 25—30 dinara po kilo-  
gramu. Rajčice se kod socijalističkog sekto-  
ra prodaju od 20—22 dinara po kilogramu,  
dok su kod privatnog sektora mnogo  
skuplje. Od ostalog povrća u manjim koli-  
činama ima blitve, a cijena joj se kreće od  
20—40 dinara, kupusu od 26—40 dinara, sala-  
ti od 40—70, krastavcima 40—50, tikvica-  
ma 40—50, zelenom pasulju 50—70, papri-  
kama 40—45 i kapuli od 22—30 dinara po  
kilogramu.

Dnevni je ukupni dovoz voća oko 4.300  
kilograma. Ipak najviše ima jabuka i kru-  
šaka koje donosi socijalistički sektor, kao i  
groždja, koje uglavnom donose seljaci iz  
okolice. Cijena je jabukama 30 dinara po  
kilogramu, kruškama 20 dinara, groždju se  
kreće od 30—50 dinara, breskvama od 30  
do 60 dinara itd. Orasima, kojih ima veoma  
malo, cijena se kreće od 80—100 dinara po  
kilogramu. Dovož ulja je nešto opao, a cije-  
na mu je ostala ista kao i ranije od 200 do  
220 dinara po litri. Jaja dnevno stiže oko  
600 komada, a cijena im je od 12—13 dinara.

## IZ SUDNICE

### Zbog prevara - 4 i pol godine strogog zatvora

Boban Mirjana iz Livna, stara 24 godi-  
ne, izbjegavala je pošten rad i živjela na ra-  
čun drugih. Kroz dvije posljednje godine  
stalno se skitala po raznim mjestima Jugo-  
slavije i pomoću prevara dolazila do novča-  
nih sredstava na štetu pojedinaca i usta-  
nova. Negdje se predstavljala kao udova  
poginulog oficira, negdje kao »žrtva« kradje,  
a negdje je iskoristila i tudje dijete da bi  
skupa s njim učinila uvjerljivom svoju iz-  
mišljenu nevolju, pa na takav ili sličan na-  
čin varala ljude i od njih izmamljivala no-  
vac.

U Šibeniku je također prevarila neko-  
liko građana lažno im se predstavljajući  
kao nastavnica Malnarić Mirjana ili kao že-  
na jednog oficira pa im nudila drva uz nov-  
čanu akontaciju ili izmolila »pozajmice«.

Okružni sud zbog navedene djelatnosti,  
a za dokazanih 28 raznih prevara, osudio ju  
je na 4 i pol godine strogog zatvora.

### Za pokušaj silovanja 2 godine zatvora

17. rujna o. g. Okružni sud u Šibeniku  
osudio je Mikin Ivana, radnika iz Betine,  
stara 24 godine, na dvije godine strogog za-  
tvora zbog pokušaja silovanja jedne čo-  
banice.

## IZRAĐUJEMO

iz vlastitog materijala odmah i tačno  
sve vrsti

Tiskanica  
Blokova  
Brošura  
Knjiga, te ostale štam-  
parske i knjigovežacke  
poslove

„ŠTAMPA“  
Tiskarsko knjigovežarsko poduzeće  
Šibenik  
Tel. br. 2-28

## „GRADSKI MAGAZIN“ Gradsko trgovačko poduzeće - Šibenik

Obavještavamo građanstvo da smo  
ponovno snizili cijenu: BUKOVOM  
OGRIJEVNOM DRVU KLASE A|B  
na din. 2.500 prm. ili 500 bonova i  
500 dinara.  
Izdavanje se vrši na skladištu Dolac.



## IZ SPORTSKOG ŽIVOTA

### Jugoslavija - Austrija 4:2 (1:0)

BEograd — U nedjelju 21. ov. mj. odigrana je na stadionu »Partizana« pred 50.000 gledalaca međudržavna nogometna utakmica između Austrije i Jugoslavije. Pobjedila je reprezentacija Jugoslavije sa rezultatom od 4:2 (1:0). Zgoditke su postigli Bobek 3 i Vukas 1 za Jugoslaviju, a Kerner II i Cejka za Austriju. Susret je vodio engleski sudac Ivens sa pomoćnim sucima Stefanovićem i Nikolićem. Vrijeme prikladno za igru.

Reprezentacije su nastupile u ovim sastavima:

AUSTRIJA: Zeman, Rekl, Hapel, Henapi, Oevirk, Brinek, Cejka, Reigler, Huber, Dinst i Kerner II.

JUGOSLAVIJA: Beara (Stojanović), Stanković, Crnković (Zeković), Čajkovski, Horvat II, Bošković, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek i Zebec.

Nakon intoniranja državnih himni početni udarac su izveli Austrijanci. Jugoslaveni odmah izvode nekoliko napada na vrata Austrije i u 8-oj minuti Bobek oštro tuče, ali je Zeman na mjestu. U 11-oj minuti Austrijanci su imali izvanrednu priliku da postignu vodstvo. Naime, Cejka je uspio da prođe između naših bekova, ali je Beara padom u noge spasio svoj gol. Nakon nekoliko uzastopnih prodora naše navale uspijeva Bobeku da primljenu loptu od Vukasa sprovede u mrežu. To je bilo u 14-toj minuti. U ovom dijelu igre austrijska uža obrana odlično igra. U 22-oj minuti Austrijanci tuku prvi korner i lopta ulazi u mrežu, ali je sudac prethodno dosudio faul nad Bearom. Do kraja poluvremena naši su nadmoćniji i postignut rezultat od 1:0 ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Pri kraju ovog dijela Bobek je imao izvanrednu šansu da poveća rezultat, ali ga je u tome spriječio vratar Zeman.

U prvih deset minuta drugog dijela igre Jugoslaveni su stalno u napadu i kroz to razdoblje postižu dva zgoditka. U 6-toj minuti Bobek je vješto iskoristio nesporazum obrane Austrije i dobivenu loptu od Stankovića plasirao u mrežu. Nekoliko minuta kasnije Vukas je povećao vodstvo na 3:0. Kod stanja očite nadmoći našeg tima Austrijancima uspijeva da u 17-toj minuti smanje rezultat na 3:1. Kerner II je, naime, iskoristio griješku naše obrane i oštro tukao u gol. Nakon ovog zgoditka osjeća se zbunjenost kod naših igrača, a koje Austrijanci nastoje iskoristiti. Sada su oni nešto nadmoćniji i u 29-toj minuti ovog dijela igre postižu drugi zgoditak preko desnog krila Cejka. Poslije toga Bearu, koji je povrijeđen, zamjenjuje mladi vratar Stojanović. U 37-oj minuti skoro da Austrijanci nisu postigli izjednačenje. Huber je uspio privući nekoliko igrača naše navale i zatim oštro tukao pored vratiju. U 40-toj minuti povrijeđenog Crnkovića zamijenio je Zeković. Dva minuta prije svršetka naši su nekoliko puta uzastopno tukli na vrata i jedan od igrača Austrije zadržao je loptu rukom, a sudac je pokazao na bijelu točku. Udarac je izveo Bobek, plasiravši loptu u desni donji kut. Tako su naši povelili sa 4:2, s kojim rezultatom i završava ova utakmica. Jugoslavija je zasluženo pobjedila izabranu jedanaesticu Austrije i tako se rehabilitirala za nekoliko uzastopnih poraza. Najbolji pojedinci kod Austrije bili su branič Rekl, srednji pomagač Oevirk, centarfor Huber i lijeva spojka Dinst. Kod naših su odlično igrali Stanković, Bobek i Vukas. Osobito je podbacio Mitić, koji je onemogućio da naša krila dodju do izražaja. Beara je bio nesiguran, dok su ostali dali osrednju igru.

## Pripreme za Savezni slet

Nastupom jesenskih dana rad DTO Partizan postaje sve aktivniji. Sada ono broji preko 600 aktivnih članova, koji redovito nekoliko puta u tjednu održavaju vježbe. One se vrše posebno za pionire i omladinu, a posebno za starije članove. Društvo već sada vrši velike pripreme za nastup na II savezni slet, koji će se iduće godine

održati u Beogradu. Ono je također stavilo sebi u zadatak, da putem češćih održavanja ideološko-političkih predavanja sistematski utječe na pravilan odnos članova prema društvu i zajednici.

Osim tjelesnog vježbanja društvo gaji i ostale sportove kao atletiku, odbojku i košarku, a uskoro će svoju djelatnost proširiti i na streljaštvo, rukomet i stolni tenis, jer za ove grane sporta omladina pokazuje velik interes. Društvo posjeduje i svoje vlastite prostorije, pa će i preko zime nastaviti redovitim treningom.

Na nedavnom zonskom prvenstvu u Splitu, šibensko društvo Partizan postiglo je mnogo uspjeha. Najznačajniji je uspjeh ipak osvajanje svih prvih mjesta u takmičenju u odbojci.

### P.B.O. „VAL“ na državnom prvenstvu

Po završenom prvenstvu države u jedrenju koje je održano u Splitu od 11.—14. IX. 1952. god., Pomorsko-brodarsko društvo »VAL« zauzelo je slijedeća mjesta:

U internacionalnoj klasi »Cadet« I mjesto sa kormilarnom Matijević Mišom, II i III mjesto.

U internacionalnoj klasi Olimpijska jola III. mjesto sa kormilarnom Cinoti Edom, V. IX i X mjesto.

U internacionalnoj klasi »Zvijezda« XVIII mjesto sa kormilarnom Vatavek Ivom i Bumbar Henrikom. M. D.

### Nova streljačka družina

U Gornjem Danilu osnovana je prošlog mjeseca streljačka družina »Ivan Ribar«. Družina broji dvadeset članova — većinom omladinaca. Dosad je izvršila tri gadjanja, a prema interesu koji vlada u selu, očekuje se da će družina uskoro brojiti do 50 aktivnih članova. Prema tome se na kotaru broj streljačkih družina povećao na 16.

### „Šibenik“ - član Hrvatsko-slovenačke lige

Konačno je ipak došlo do osnivanja Hrvatsko-slovenačke lige, u kojoj će se takmičiti 10 klubova. Iz Hrvatske učestvuju: »Proleter« iz Osijeka, »Kvarner« iz Rijeke, »Metalac« iz Zagreba, »Tekstilac« iz Varaždina, »Slavija« iz Karlovca i »Šibenik«, dok će Slovenija biti zastupana ovim klubovima: »Ored« i »Željezničar« oba iz Ljubljane, »Rudar« iz Trbovlja i »Branik« iz Maribora. Takmičenje počinje 28. ov. mj., a igrat će se po dvostrukom bod sistemu.

### Kratke sportske vijesti

ZAGREB — U utakmici, koja je odigrana između gradskih reprezentacija Graca i Zagreba, pobjedio je Grac sa rezultatom od 2:1 (1:0). Za Zagreb jedini zgoditak postigao je Firm.

HELSINKI — Međudržavna nogometna utakmica između Švedske i Finske završila je rezultatom 8:1 u korist reprezentacije Švedske.

## PRODAJE SE:

Prozorsko staklo koje režemo po mjeri uz cijenu od dinara 450 po kvadratnom metru.

Nabaviti možete u prodavaoni br. 1 (ex Rossi) poduzeća „Gradski Magazin“ Šibenik

## „JADRANKA“

Gradska tvornica tekstila užeta i trikotaže

Šibenik - Tel. br. 2-54

Proizvodi:

Narodno sirovo platno

Sve vrste ribarskog užeta

Mornarske maje

Dobar kvalitet - brza posluga - solidne cijene

Gradsko privredno poduzeće za promet zemaljskim proizvodima - Šibenik

Tel. br. 3-08

## „MESO-VOĆE“

Sa svojih dvanaest prodavaonica vrši snabdijevanje grada svim poljoprivrednim proizvodima, mesom, voćem i povrćem.

## »KORNAT«

KOTARSKO TRGOVAČKO PODUZEĆE

Tel. Uprava 3-41, Komerc. 4-57

preko svojih prodavaonica na području grada i kotara Šibenik uz najpovoljnije uvjete, po dnevnim tržišnim cijenama poslužuje sve svoje mušterije tekstilom, prehrambenim artiklima, građevinskim materijalom, posuđem, namještajem i t.d.

## „DANE RONČEVIĆ“ OBAVLJA U SVOJIM POGONIMA: Bravarsko-linarske, električarske, stolarske i cipelarske usluge kao i odnosne proizvode.

GRADSKO OBRTNO PODUZEĆE ŠIBENIK

Tel. br. 2-09

BRZO I SOLIDNO USLUŽUJE-CIJENE UMJERENE

## „MODRAVA“

Kotarsko obrtno uslužno poduzeće Šibenik

Telefon br. 3-81

Bavi se izradom građevne stolarije i kućnog namještaja. Izrađuje sve vrste kolarskih poslova, kao i razne stolarske i kolarske usluge. Rad solidan i cijene umjerene.

Interesenti neka se obrate na gornju adresu.

## PAŽNJA!

VRŠIM POPRAVKE RADIOAPARATA, AKUMULATORA, SVIH ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA I NAPRAVA. BRZA I SOLIDNA IZRADBA

ELEKTROKORDIONA MARKO IVAS Ivana Ribara 17 Tel. br. 3-32

## PRODAJEMO:

ČETIRI BRODA (Suječarice) POTPUNO NOVA DO 7 m DUŽINE UZ CIJENU OD 80.000 DIN. PO KOMADU.

BRODOVI SU VEOMA PODESNI ZA RIBARENJE I POLJOPRIVREDU.

UPITATI:

Poduzeće za lov i preradu spužava i korallja »SPUŽVAR« - Šibenik - Tel. br. 4-23.



## MALI OGLASNIK

PRODAJE SE stan u novogradnji u blizini Poljane uz umjerenu cijenu. Za informacije obratiti se u kancelariju advokata dr. Matačića.